

Job creation • Education • Health • Quality basic services • Human settlements & local government • Ethical and developmental state • A better Africa and world

Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English/Sesotho

Pudungwana 2019 Kgatiso 2



What to expect when reporting a GBV-related crime

Page 4



Finding a purpose through art

Page 16

JOBS INSIDE:

Sukuma Ndoda!



Ending abuse starts with you.

Men working together to end abuse #16Days



ALSO AVAILABLE ON:



@VukuzenzeleNews

Vuk'uzenzele

CONTACT US

Website: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za
Tel: (+27) 12 473 0353

Tshedimosetso House:

1035 cnr Frances Baard and Festival streets Hatfield, Pretoria, 0083

FREE COPY NOT FOR SALE

More funds pumped into fighting abuse



More Matshedis

President Cyril Ramaphosa recently updated Parliament and the nation on efforts to end Gender-Based Violence and Femicide (GBVF).

A few months ago, the President asked Parliament to approve the Emergency Action Plan to combat GBVF. He has

since announced that government will commit R1.1 billion towards the implementation of the plan.

"National Treasury has written to key departments and entities, asking them to urgently identify funds that can be re-prioritised. Departments must be commended for readily and swiftly responding to this call. We are now in a position to

allocate more than R1.6 billion from the 2019/20 financial year baseline spending allocation," the President said.

"We know that GBV often has its roots in social, cultural and other norms that perpetuate patriarchy and chauvinism. We also know we have to focus on prevention as the first point of intervention," he said.

The President said the Depart-

ment of Social Development will, in collaboration with other departments, drive the roll-out of programmes that will engage with men's formations, traditional leaders, student organisations, youth groups, offenders inside prisons, officials working in the criminal justice system and communities at large.

He also announced that 200 social workers will be appointed to provide targeted services to survivors at various social services centres, including the national network of Thuthuzela Care Centres.

The President said work is being done to enhance our current legal and policy framework to make it more responsive to the needs of GBV survivors.

"This includes bail and sentencing reform to ensure that perpetrators face justice and that the law acts as an effective deterrent," said the President.

Meanwhile, Cabinet has welcomed the recent 20 life sentences and 758 years' imprisonment sanctions handed down to serial rapist Bongani Lucky Masuku, as well as the life sentence handed to convicted rapist Nicholas Ninow.

"This sends a strong message to perpetrators that our criminal justice system will not tolerate crimes against women and children," said Minister in the Presidency Jackson Mthembu said. **U**

The GBV Command Centre can be reached at 0800 428 428. Alternatively, send a please-call-me to *120*7867# or log onto the website www.gbv.org.za.

Thuso ya semolao bakeng sa diphofu tsa GBV



More Matshedis

Diphofu tsa Tlhekefetso ya Dikgoka e Amang Basadi le Bana (GBV) tse sa kgoneng ho itefella baemedi ba bona ba semolao ba ka thola thuso ho tswa ho Legal Aid South Africa.

Sena ke ho ya ka Mohlanka e Moholo wa Setsebi sa Molao wa Legal Aid South Africa, Makgate Nkgapele.

Legal Aid South Africa ke

setheo se ikemetseng sa molao se reretsweng ho fana ka thuso ya semolao ho ba sa kgoneng ho itefella baemedi ba bona ba semolao.

"Re na le menyabuketso ya dikantoro tse 64 tsa lehae le tse 64 tsa tlatsetso, moo re nang le maqwetha le baatefokate ba rona ho thusa ditho tsa setjhaba ka ditaba tsa bona tsa ditlolo tsa molao le tsa bodudi ka kakaretso," ho ile ha bolela Nkgapele.

Hodima moo, Nkgapele o

itse setheo sena se ikemetseng se thehile ditsha tsa toka tse 32 tse fanang ka thuso ya semolao ho phatlalla le naha. Hangata di fumanaha haufi le makgotla a dinyewe mme setsha ka seng se sebedisana le makgotla a ka bang 10 kapa a 20.

Kaofela, ke batho ba 724 000 ba seng ba thusitswe ke mokgatlo ona ka 2018/19.

Nkgapele o itse Legal Aid South Africa e na le teko ya bokgoni eo e e sebedisang

ho lekola hore ke mang ya tshwanelwang ke ditshebetso tsa yona.

"Hara tse ding, teko ya bokgoni e sheba lekeno la moikopedi hammoho le thepa eo a nang le yona," o ile a hlalosa.

Haeba o una R7 400 le ka tlase ka kgwedi kamora dikgulelo tsa lekgetho, ke moo o tshwanelehang ke thuso ya semolao. Leha ho le jwalo, haeba o feta sekepele se behilweng sa teko ya bokgoni ba ho itefella dithuso tsa molao ka tjelele e itseng, eo e leng ka tlase ho R1 300, o ka nna wa tshwaneleha hore o thole thuso ya semolao, empa sena e tla ba qeto e nkuwang ke ntlokgolo," o ile a tlatsela.

O itse batho ba tholang dithuso tsa ditjhelele tsa mmuso kapa pentjhene ya maqheku ba thola thuso ena ntle le ho kenela teko ya bokgoni ba ho itefella dithuso tsa molao.

Leha ho le jwalo, ba lokela ho hlalisa ditokomane tsa semmuso tse pakang hore ke baamohedi ba dithuso tsa ditjhelele tsa mmuso.

Nkgapele o itse haeba bana ba ameha dinyeweng tsa botlokotsebe, ba tla fumana thuso ena ntle le ho kenela teko ya bokgoni ba ho itefella dithuso tsa molao. Haeba e le nyewe ya tsa bodudi, lelapa la bo ngwana le lokela ho kenela teko ya bokgoni le ho atleha ho yona. **U**

O ka ikopanya jwang le Legal Aid?

Etela kantoro leha e le efe ya bona ho phatlalla le diporofense tse robong. Letsetsa nomoro ya mahala: 0800 110 110 (Mantaha ho fihla ka Labohlano ho tloha ka hora ya bo 7:00 hoseng ho fihla ka hora ya bo 7:00 phirimana).

Ba romele Please Call Me ho: 079 835 7179.

Kenya tletlebo ka websaete ho: Legal-aid.co.za.
website: Legal-aid.co.za

Seo o ka se lebellang ha o tlaleha tlolo ya molao e amanang le GBV



Ho tlaleha peto kapa tlolo ya molao leha e le efe e amanang le Tlhekefetso ya Dikgoka e Amang Basadi le Bana (GBV) ho thefula maikutlo le ho tshosa.

Vuk'uzenzele e bokeleditse tataiso ya kgato ka kgato ho neha diphofu lesedi la seo di ka se lebellang ha di fihla seteisheneng sa sepolesa ho tlaleha tlolo ya molao e amanang le GBV.

Tshebeletso ya Sepolesa ya Aforika Borwa (SAPS) e itse ba itlametse ho netefatsa hore tlhekefetso ya bobedi ha e etsahale ha phofu ya peto e fihla

seteisheneng sa sepolesa ho tla teka ditaba tsa yona.

Nyewe ya peto e ka tlalehwa ho SAPS ka setsi sa ho tlaleha ditlolo tsa molao se sebe-tsang bosiu le motshehare mohaleng wa 10111, kapa ka ho etela seteishene sa sepolesa se haufinyana.

Phofu e dumelletse hore e tle le motho wa boikgethelo ba yona nakong ya puisano mme e ka lebella ho hlongwa dipotso tulong e tlwaelehileng kapa e mo kgotsofatsang.

Hang ha sepolesa se se fumane tlhahisoleseding e lekaneng dokete e lokela ho bu-

lwa, e ngodiswe Lenaneong la Dinyewe tsa Botlokotsebe mme ho etswe le afidavite moo tse latelang di lokelang ho tekwa ka botlalo:

- Nako, letsatsi le sebaka seo botlokotsebe bo etsahetseng teng.
- Mofuta wa botlokotsebe le mokgwa oo bo entsweng ka ona.
- Motho wa pele eo phofu e mo bolelletseng ka tlhaselo.
- Dintlha leha e le dife mabapi le moetsi/baetsi ba belaelwang kapa dipaki tse ka bang teng ho thusa ho tshwara babaelaella.

Diteko tsa bongaka di ka batleha ho tiisetse haeba ho na le bopaki bo ka thusang lekgotleng la dinyewe. Kahoo ho bohlokwa hore phofu e hlahlobuwe ntle le tikatiko – le haeba tlhaselo e etsahetse nakong e fetang dihora tse 72 pele ho moo, kapa phofu e se e hlapile.

Diteko tsa bongaka di tla etswa ka ditjeo tsa puso ke setsebi sa tsa bongaka. Ha ho motho wa monna ya lokelang ho ba teng nakong ya diteko tsa bongaka tsa phofu ya mosadi, mme ho jwalo feela

ha phofu e le monna, ha ho motho wa mosadi ya lokelang ho ba teng nakong ya diteko tsa bongaka. Le motho wa bong bo tshwanang a ka ba teng feela nakong ya diteko tsa bongaka haeba phofu e dumela.

Tlhokomelo ya phofu kamora ketsahalo

Phofu ya tlolo ya molao ya tlhekefetso ka thobalano ebile le boiphihlelo bo thefulang maikutlo mme ho na le kgonahalo e matla ya hore e tla hloka boeletsisi.

Haeba phofu e le ngwana, ho lokela hore ho tholwe setho se rupelletseng ke yuniti ya Dikgoka tsa Malapeng, Tshireletso ya Bana le Ditlolo tsa Molao tsa Thobalano (FCS) kapa motho ya nang le tsebo e ikgethang. Ho ka nna ha etswa qeto ya hore ho molemong wa ngwana hore a tloswe le ho iswa sebakeng se bolokehileng sa tlhokomelo.

Ke boikarabelo ba lefokisi le sebetsanang le nyewe:

- Ho neha phofu dintlha tsa ditshebeletso tsa bongaka le tsa boeletsisi tse teng sebakeng seo le thuso ya hore e di fihlele.
- Ho netefatsa hore ho nkuwa mehato e nepahetseng ho sireletsa bana kapa diphofu tse kotsing.

Lefokisi le sebetsanang le nyewe le tla dula le tsebisa phofu ka tse ntseng di etsahala ka nyewe mme le lokela ho hlalosa ditsamaiso tsa lekgotla

bakeng sa ho mo lokisetsa ho dula ha nyewe.

Letsatsing la nyewe kapa pele ho moo, haeba phofu e ikopela, lefokisi le sebe-tsang le nyewe le tla fa phofu dikhopi tsa ditatemente tsa yona hore e di bale bakeng sa ho ikgopotsa. **U**

NA O NE O TSEBA?

- **Lebitso la phofu ya peto le keke la lokollelwa boraditaba.**
- **Motho mang le mang ya tsebang ka tlhekefetso ya motabo ya ngwana kapa ya motho ya sa itekanelang kelellong o tlangwa ke molao ho tlaleha ketsahalo eo sepoleseng.**
- **Haeba o bile phofu ya tlolo ya molao ya thobalano, o seke wa hlapa, wa fetola dipaparo tsa ka hare kapa wa tsokotsa lehanano ho fihlela o etswa diteko tsa bongaka.**
- **Ha ho phofu e tla kgutliswa hobane feela tlolo ya molao e etsahetse kgale kapa e etsahetse sebakeng sa seteisheneng se seng sa sepolesa.**

*Tlhahisoleseding ena e fanwe ke SAPS

Dinomoro tsa bohlokwa bakeng sa diphofu tsa GBV

Aforika Borwa e na le mekgatlo e mengata eo diphofu tsa Tlhekefetso ya Dikgoka e Amang Basadi le Bana (GBV) di ka ikopanyang le yona bakeng sa tlhabollo ya maikutlo le kamora ho hlekefetswa.

Vuk'uzenzele e hlophistse lenane la dibaka tseo diphofu tsa tlhekefetso di ka yang ho tsona bakeng sa thuso.

Batho ba Kgahlanong le Tlhekefetso ya Basadi (POWA)

POWA e fana ka tlhabollo ya maikutlo, ka mohala le ka ho ikopanya sefahleho-le-sefahleho, hammoho le thuso ya semolao ho basadi ba hlekefeditsweng.

Websaete:
<https://www.powa.co.za/POWA/>
Nomoro ya mohala: 011 642 4346

Childline South Africa

Mokgatlo ona o sa etseng kgwebob o thusa bana ba hlekefeditsweng le ba malapa a bona. O sebetsana le dintlha tse akgang tlhekefetso ya mmele le ya motabo, tshebediso e mpe ya dithefatsi, mathata a boitshwaro le kgwebisano ka batho, le ho fana ka dikeletso tsa semolao.

Websaete:
<http://www.childlinesa.org.za/>
Mohala wa thuso wa mahala: 0800 555 555

Mokgatlo wa Thekolohelo ya Bana wa Aforika Borwa

Mokgatlo wa Thekolohelo ya

Bana wa Aforika Borwa o tsepamisitse maikutlo hodima tshireletso ya bana, tlhokomelo ya bana le ntshetsopele ya malapa. Ho se tsotellwe le tlhekefetso ya bana le tsona di ka tlalehwa ho ona.

Websaete:
<http://childwelfare.org.za/>
Nomoro ya mohala: 074 080 8315

Mokgatlo wa Malapa le Manyalo wa Aforika Borwa (FAMSA)

FAMSA e fana ka boeletsisi le thuto mabapi le ho thusa ho ntlafatsa manyalo le malapa.

E fana ka thuso mabakeng a dikgoka tsa malapeng le thefuleho ya maikutlo, ditlhalano le Bonamodi. FAMSA e na le dikantoro ho phatlalla le naha.

Websaete:

<http://famsa.org.za/>
Nomoro ya mohala: 011 975 7106/7

Tears Foundation

Mokgatlo ona o sa etseng phaello, o thehilweng ka 2012, o fana ka dathabeisi ya ditshebeletso tsa bongaka, tsa semolao le tsa kelello tse fumanehang Aforika Borwa bakeng sa ba kileng ba betwa kapa bao e kileng ya ba diphofu tsa tlhekefetso ka thobalano.

Websaete:
<https://www.tears.co.za/gbv-domestic-abuse/>
Nomoro ya mohala: 010 590 5920

Setsi sa Taolo ya Tlhekefetso ya Dikgoka e Amang Basadi le Bana (GBVCC)

Lefapha la Ntshetsopele ya Setjhaba le butse GBVCC ka

Pudungwana 2013 e se sebe-tsang bosiu le motshehare selemo kaofela ho thusa diphofu tsa GBV.

GBVCC e ka fihlellwa ka ditsela tse ngata, ho kenyeletsa nomoro ya bona ya tshohanyetso ya mahala ho 0800 428 428, kapa ka ho romela **Please Call Me** ho *120*7867#

O ka kenya hape le **Help Me GBV** lenaneong la hao la batho ba o hokahanang le bona ka skype mme o romele molaetsa.

Lepatlalelo lena le ka boela la sebedisetswa ho thusa diphofu tsa ditholo tse sebedisang Puo ya Matsoho ya Aforika Borwa ho fetisa molaetsa. **U**

Mekgwa e meng ke ya ho romela **Help** ka SMS ho 31531, kapa ho etela www.gbv.org.za